



Fat, mutton tallow

TOTAL
5.1
4.5

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]




kCALs
39.2
34.7
0

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Valine	Threonine	Methionine	Leucine	Tryptophan	Phenylalanine	Lysine	Isoleucine	

PROTE.
0
0
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]



EFA
0

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0.2ug	0.27%	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Selenium	Iron	Magnesium	Phosphorus	Calcium	Potassium	Sodium	Copper	Zinc				

MINER.
0

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]

79.8	14.5%	2.8	5.6%	0.7ug	2.8%	0.7ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Choline (total)	Alpha-tocopherol	Ergocarciferol	Cholecalciferol	Pyridoxine	Folic Acid	Pantothenic acid	Retinol	Niacin	Vitamin B12, added	Riboflavin	Vitamin E, added	Folate, DFE	Thiamin	Folate, food	Folate (total)	Ascorbic acid	Phylloquinone	Cyanocobalamin	

VITAM.
1.4

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Lycopene	Caroten, alfa	Caroten, beta	Phytosterols (total)	Theobromine	Caffeine	Lutein+zeaxanthin	Cryptoxanthin, beta	